



education

Department:
Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

**NATIONAL
SENIOR CERTIFICATE**

MOPHATO 12

SETSWANA PUO YA GAE (HL)

PAMPIRI YA BORARO (P3)

NGWANAITSEELE 2009

RUBORIKI

MADUO: 100

Ruboriki e, e na le ditsebe di le 6.

KAROLO YA A: RUBORIKI YA TSHEKATSHEKO YA GO TSHWAYA TLHAMO

	Khoutu: 7 Phitlhelelo ka dinaledi	Khoutu: 6 Phitlhelelo ka matsetseleko	Khoutu: 5 Phitlhelelo e e tletseng	Khoutu: 4 Phitlhelelo e e itumedisang	Khoutu: 3 Phitlhelelo ka tekano	Khoutu: 2 Phitlhelelo e e tlaelang	Khoutu: 1 Ga a fitlhelela
	80 – 100% 24 – 30	70 – 79% 21 – 23½	60 – 69% 18 – 20½	50 – 59% 15 – 17½	40 – 49% 12 – 14½	30 – 39% 9 – 11½	0 – 29% 0 – 8½
DITENG LE IPAAKANYO (MADUO 30)	-Diteng di matsetseleko le boithlamedi jo bo kwa godimo. -Dikgopolo tse di tsibosang e bile di bontsha kgolo. -Ipaakanyo/maiteko a ntlha a tthagisa tlhamo e e se nang diphoso e bile e kgatlhisa.	-Diteng di supa boithlamedi. -Dikgopolo di na le boikakanyetso e bile di kgatlhisa. -Ipaakanyo/maiteko a ntlha a tthagisa tlhamo e e bontshang kitso le go kgatlhisa.	-Diteng di maleba e bile di na le kgoaganano e e rileng/isehang. -Dikgopolo di a kgatlhisa le go usa pelo. -Ipaakanyo/maiteko a ntlha a tthagisa tlhamo e ntle e e kgatlhisang.	-Diteng di maleba e bile di tshwaragane sentle di a kgatlhisa e bile di ithametswe sentle. -Ipaakanyo/maiteko a ntlha a tthagisa tlhamo e e kgotsofatsang e bile e kgatlhisa.	-Diteng di magareng, tlwaelegile. -Go na le diphatlha tsa kamano. -Dikgopolo di maleba. -Boithlamedi jo bo rileng. -Ipaakanyo/maiteko a ntlha a tthagisa tlhamo e e lekaneng, e e kgatlhisang le go lomagana.	-Diteng go le gantsi ga di thaloganyege. -Ga go kgoaganano ya dintlha. -Dikgopolo tse di mmalwa e bile di boeleditswe. -Go sa lekanelang ga maemo a puo ya gae ntle le maiteko a ntlha. -Tlhamo ga e a tthagisiwa sentle.	-Diteng ga di maleba gotlhelele. -Ga go kamano. -Dikgopolo di gasagane le go boelediwa. -Ipaakanyo/maiteko a ntlha a tthagisa tlhamo e e sa lekanelang. -Tlhamo e e bokoa.
PUO, SETAELE LE GO TSEREGANYA (MADUO 15)	12 – 15 -Puo le matshwao a puiso di dirisitswe ka tolamo. -Tiriso e e kgodisang ya dikapuo.	10½ – 11½ -Puo le matshwao a puiso di lolame. -Tlhopho ya mafoko e siametse temana. -Setaele, segalo le rejisetara di maleba le setlhogo. -Bogolo ga go diphoso ka ntlha ya go buisa gape le go siamisa.	9 – 10 -Go na le bosupi jwa tirisopuo e e usang pelo. -Puo le matshwao a puiso di nepagetse. -Tlhopho ya mafoko e siametse temana. -Setaele, segalo le rejisetara di siametse setlhogo. -Go le gantsi ga go na diphoso go ya ka go buisa gape le go siamisa.	7½ – 8½ -Kitso e e rileng ya kgatelelo ya puo. -Puo e e botlhofo, matshwao a puiso a lekanetse. -Tlhopho ya mafoko e e lekaneng. -Setaele, segalo rejisetara di tsamaelana le ditlhokego tsa setlhogo. -Go sa ntse go na le diphoso tse di mmalwa.	6 – 7 -Puo e e mo magareng, matshwao a puiso ga a dirisiwa ka nepo, fa gongwe a fosagetse. -Tlhopho ya mafoko e e sa reng sepe. -Setaele, segalo, rejisetara di tlhoka kgoaganano. -Go na le diphoso.	4½ – 5½ -Go na le diphoso tsa puo le matshwao a puiso. -Tlhopho ya mafoko a mannye. -Setaele, segalo, rejisetara ga di a lekanela. -Go diphoso.	0 – 4 -Puo le matshwao a puiso di fosagetse gotlhelele. -Tlhopho ya mafoko ga e a lekanela. -Setaele, segalo le rejisetara di fosagetse gotlhelele.

	4 – 5	3½	3	2½	2	1½	0 – 1
KAGEGO (MADUO 5)	-Go ikamanya gotlhelele le setlhogo. -Diteng di maleba tota. -Dipolelo, ditemana di tlhamilwe ka tsela e e kgodisang. -Boleele bo maleba le ditlhokego tsa tlhamo.	-Go ikamanya thata le setlhogo. -Dipolelo le ditemana di tlhamilwe sentle. -Boleele ke jo bo lekanetseng.	-Go ikamanya le setlhogo go go rileng. -Dipolelo le ditemana di tshwaragane sentle. -Boleele jo bo lekaneng.	-Dintlha dingwe tse di tlhokegang di tlhagisitswe. -Dipolelo le ditemana di fosagetse mme tlhamo e na le tlhaloganyo. -Boleele ke jo bo lekaneng.	-Bontsi jwa dintlha bo tlhagisitswe. -Dipolelo, ditemana di ka ne di fosagetse fela tlhamo e na le tlhaloganyo. -Boleele ke jo bo lekaneng.	-Go tswa mo setlhogong ka dinako dingwe mme o sa kgone go latedisana dikakanyo, dipolelo le ditemana. -Boleele – tlhamo e telele/khutshwane thata.	-Go tswa mo setlhogong gotlhelele. -Dipolelo le ditemana di thakathakane. -Ga go na tatelano. -Boleele – tlhamo e telele/khutshwane thata.

KAROLO YA B: RUBORIKI YA GO TSHWAYA DIKWALO TSE DILEELE TSA TIRISANO (20)

	Khoutu 7: Phitlhelelo ka dinaledi	Khoutu 6: Phitlhelelo ka matsetseleko	Khoutu 5: Phitlhelelo e e tletseng	Khoutu 4: Phitlhelelo e e itumedisang	Khoutu 3: Phitlhelelo ka tekano	Khoutu 2: Phitlhelelo e e tlhaelang	Khoutu 1: Ga a fitlhelela
	80 – 100% 14½ – 18	70 – 79% 13 – 14	60 – 69% 11 – 12½	50 – 59% 9 – 10½	40 – 49% 7½ – 8½	30 – 39% 5½ – 7	0 – 29% 0 – 5
DITENG, TOMAGANO LE POPEGO (MADUO 18)	-Kitso e e manonthotho ya ditlhokego tsa setlhangwa. -Kwalo e e kwa godimo a sa fapoge setlhogo gotlhelele. -Ikamanyo e e matsetseleko le diteng tse di tshegetsang setlhogo. -Kagego e e nepagetseng gotlhelele.	-Kitso e kwa godimo ya ditlhokego tsa setlhangwa. -Kwalo e e kwa godimo a sa fapoge setlhogo. -Melao ya kwalo ya setlhangwa e dirisitswe ka botlalo.	-Kitso e e mo magareng ya setlhangwa. -Kwalo e e maleba a fapogile go se nene. -Bogolo go na le ikamanyo le diteng le dintlha tse di tshegetsang setlhogo. -Tiriso e e tletseng ya melao ya sebopego se se tlhokegang.	-Kitso e e itekanetseng ya ditlhokego tsa setlhangwa. -Kwalo e e itumedisang ya diteng le dikakanyo di tshegetsang setlhogo.	-Kitso e e lekaneng ya ditlhokego tsa setlhangwa. -Kwalo e e itumedisang ya diteng le dikakanyo di tshegetsang setlhogo.	-Kitso e e potlana ya ditlhokego tsa setlhangwa. -Kwalo e e potlana e e seng maleba ya diteng le dikakanyo di tshegetsang setlhogo. -Tiriso e e potlana, e e fosagetseng ya melao ya sebopego se se tlhokegang.	-Go tlhoka kitso ya ditlhokego tsa setlhangwa. -Ga go na tomagano ya diteng le dikakanyo. -Dintlha tse di nnye tse di tshegetsang setlhogo. -Ga go na tirisoya melao ya sebopego se se tlhokegang.
PUO, SETAELE LE GO TSELEGANYA (MADUO 12)	10 – 12 -Tirisopuo e e nepagetseng e le matlhagatlhaga. -Tlotlofoko e e kwa godimo e le maleba go tebo, babogedi le bokao. -Tlhokego ya diphoso morago ga puiso le go tseleganya. -Boleele jo bo maleba.	8½ – 9½ -E tlhamegile bontle ka nepagalo. -Tlotlofoko e e maleba go tebo, babogedi le bokao. -Bogolo go se na diphoso tse dintsi morago ga puiso le go tseleganya. -Boleele jo bo maleba.	7½ – 8 -E tlhamegile le go buisega bonolo. -Tlotlofoko e e maleba go tebo, babogedi le bokao. -Setaele, segalo, rejisetara e e maleba. Go se diphoso tse dikalo morago ga puiso le go tseleganya. -Boleele jo bo maleba.	6 – 7 -Popego e e lekaneng. -Diphoso ga di kgoreletse kelelo. -Tlotlofoko e e lekaneng tebo, babogedi le bokao. -Diphoso tse di mmalwa morago ga puiso le go tseleganya. -Boleele jo bo batlileng bo itekanela.	5 – 5½ -O lekile popego, e na le diphoso tse dinnye. -Puo ga e ntsi e bile ga e a dirisetswa tebo, babogedi mmogo le bokao jwa potso. -Boleele jo bo feteletseng kgotsa jo bokhutshwane thata.	4 – 4½ -Kagego ga e maleba e bile go boima go bona kelelo. -Tlotlofoko e tlhoka go phekolwa e bile ga e tsamaelane le tebo, babogedi le bokao. -Setaele, segalo le rejisetara ga di maleba gotlhelele. -Boleele jo bo feteletseng kgotsa jo bokhutshwane thata.	0 – 3½ -Kagego ga e maleba e bile go boima go bona kelelo. -Tlotlofoko e tlhoka go phekolwa tota e bile ga e tsamaelane le tebo, babogedi le bokao. -Boleele jo bo feteletseng kgotsa jo bokhutshwane go gaisa.

KAROLO YA C: RUBORIKI YA GO TSHWAYA DITLHANGWA TSE DIKHUTSHWANE TSA TIRISANO/TSA TSHUPETSO/TSHEDIMOSETSO/PONO TSE DI DIRISANG MEKGWA E E FAROLOGANENG YA TLHAELETSANO (20)

	Khoutu 7: Phitlhelelo ka dinaledi	Khoutu 6: Phitlhelelo ka matsetseleko	Khoutu 5: Phitlhelelo e e tletseng	Khoutu 4: Phitlhelelo e e itumedisang	Khoutu 3: Phitlhelelo ka tekano	Khoutu 2: Phitlhelelo e e tlhaelang	Khoutu 1: Ga a fitlhelela
	80 – 100% 10 – 12	70 – 79% 8½ – 9½	60 – 69% 7½ – 8	50 – 59% 6 – 7	40 – 49% 5 – 5½	30 – 39% 4 – 4½	0 – 29% 0 – 3½
DITENG, IPAANKANYO LE SEBOPEGO (MADUO 12)	-Kitso e e anameng, e e kgethegile ya ditlhokego tsa setlhangwa. -Bontsha temogo e e tletseng ya bokao jo bo anameng fa a kwala. -Go kwala go go rupeletsweng, moithuti o tsweletsa go tlhomama, ga a rathe sekgwa. -Nyalelano e e tletseng ya diteng le dikakanyo, ditlhaloso tsa maemo a a kwa godimo di neetswe.	-Kitso e e kgodisang ya ditlhokego tsa setlhangwa. -Bontsha temogo e e anameng ya bokao mo ditlhangweng tse dintsi fa a kwala ditiro. -Go kwala go go rupeletsweng - moithuti o tswelela go tlhomama, ga a rathe sekgwa. -Go nyalelano ya diteng le dikakanyo, ditlhaloso di neetswe, mme diteng tsotlhe di tshegetsatsa setlhogo. -Bosupi jwa ipaakanyo/kgotsa ipaakanyetso ya kwalo ya tlhamo bo tlhagisitse tlhamo e e duleng diatla.	-Kitso e e siameng ya ditlhokego tsa setlhangwa. -Bontsha temogo ka kaketso ya bokao mo ditlhangweng tse dintsi fa a kwala ditiro. -Go kwala – moithuti o tsweletsa go tlhomama, a sa itemogele dikgoreletsi tse di masisi. -Go le gantsi nyalelano ya diteng le dikakanyo, ditlhaloso di neetswe, mme diteng tse dintsi di tshegetsatsa setlhogo. -Bopaki jwa ipaakanyo le/kgotsa ipaakanyetso ya kwalo ya tlhamo bo tlhagisitse tlhamo e e kgatlhisang.	-Kitso e e lekaneng ya ditlhokego tsa setlhangwa. -Bontsha temogo nngwe ya bokao mo ditlhangweng tse dintsi fa a kwala ditiro. -Go kwala – moithuti o ratha sekgwa, fela se, ga se kgoreletse maitlhamo a tiro ka kaketso. -Nyalelano e e itumedisang ya diteng le dikakanyo, diteng dingwe di tshegetsatsa setlhogo. -Bosupi jwa ipaakanyo le/kgotsa ipaakanyetso ya kwalo ya tlhamo bo tlhagisitse tlhamo e e kgotsofatsang.	-Kitso e e mo magareng ya ditlhokego tsa setlhangwa. -Bontsha tlhalelo e e rileng ya kitso ya bokao mo ditlhangweng fa a kwala ditiro. -Go kwala – moithuti o ratha sekgwa, bokao ga bo tlhagelele. -Nyalelano ya diteng le dikakanyo. Go le gantsi e a tlhalelo. Diteng tse di mmalwa di tshegetsatsa setlhogo. -Tiro ga e mo maemong a selekanyo sa Puo e e tlhokegang, le fa tota a ipaakantse.	-Kitso e e tlhaelang ya ditlhokego tsa setlhangwa. -Bontsha tlhalelo ya kitso ya bokao mo ditlhangweng fa a kwala ditiro. -Go kwala – moithuti o ratha sekgwa, bokao ga bo tlhagelele. -Nyalelano ya diteng le dikakanyo. Go le gantsi e a tlhalelo. Diteng tse di mmalwa di tshegetsatsa setlhogo. -Tiro ga e mo maemong a selekanyo sa Puo e e tlhokegang, le fa tota a ipaakantse.	-Ga go kitso ya ditlhokego tsa setlhangwa. -Bontsha go tlhoka kitso go tlhoka ditlhangweng fa a kwala ditiro. -Go kwala – moithuti o ratha sekgwa, bokao ga bo tlhagelele. -Nyalelano ya diteng tse di mmalwa tse di tshegetsatsa setlhogo. -Ipaakanyo/kwalo e e sa itumedisang ya tlhamo. Tlhagiso e e bokoa ya tlhamo.

	6½ – 8	6	5½	4 – 4½	3½	2½ – 3	0 – 2
<p>PUO, SETAELE LE BOSUPI JWA PALO</p> <p>(MADUO 8)</p>	<p>-Tlhagiso ya maemo a a kwa godimo ya melao e e maleba ya popego ya setlhangwa. -Thutapuo mo setlhangweng e nepagetse e bile e agegile ka bontle jo bo gaisang. -Tlotlofoko e e humileng, e le maleba mo maitlhomong, baamogeding le mo bokaong. -Setaele, segalo le tirisopuo di maleba go gaisa. -Setlhangwa se lebege se se na diphoso morago ga go buisiwa gape le go tlotlwa diphoso. -Boleele bo nepagetse.</p>	<p>-Melao e e tlhokegang ya popego ya setlhangwa e dirisitwe sentle. -Setlhangwa se agilwe bontle, se nepagetse. -Tlotlofoko e maleba tota mo maitlhomong, baamogeding le mo bokaong. -Setaele, segalo le tirisopuo di maleba fa go lebelelwe ditlhokego tsa tiro. -Setlhangwa ka kakaretso ga se na diphoso morago ga go buisiwa gape le go tlotlwa diphoso. -Boleele bo nepagetse.</p>	<p>-Melao e e tlhokegang ya popego ya setlhangwa e dirisitswe sentle. -Setlhangwa se agilwe sentle, se buisega bonolo. -Tlotlofoko e maleba mo maitlhomong, baamogeding le mo bokaong. -Setaele, segalo le tirisopuo go le gantsi di maleba. -Setlhangwa go le gantsi ga sena diphoso morago ga go buisiwa gape le go tlotlwa diphoso. -Boleele bo nepagetse.</p>	<p>-Kakanyo e e itumedisang ya ditlhokego tsa popego ya setlhangwa e dirisitswe. -Setlhangwa se agilwe ka go itumedisa. Diphoso tse di leng gone ga di kgoreletse kelelo ya dikakanyo. -Tlotlofoko ka tekano mo maitlhomong, baamogeding le mo bokaong. -Setaele, segalo le tirisopuo di siame, di maleba. -Setlhangwa se sa ntse se na le diphoso morago ga go buisiwa gape le go tlotlwa diphoso. -Boleele bo nepagetse.</p>	<p>-Go kakanyo e e lekaneng ya ditlhokego tsa popego ya setlhangwa. Setlhangwa se agilwe ka ditlhokego fela tse di tlhokegang. Diphoso di mmalwa. -Tlotlofoko e a tlhaela e bile ga e maleba mo maitlhomong, baamogeding le mo bokaong. -Tlhaelo ya setaele, segalo le tirisopuo fale le fale. -Setlhangwa se na le diphoso tse di mmalwa morago ga go buisiwa gape le go tlotlwa diphoso. -Boleele jo bo fetang tekano/setlhangwa se se khutshwane thata.</p>	<p>-Go tlhaelo ka kakaretso mo tirisong ya melao e e tlhokegang ya popego ya setlhangwa. -Setlhangwa se agilwe bokoa e bile se thata go se tlhaloganya. -Tlotlofoko e tlhokwa go boeletswa, mme ga e maleba mo maitlhomong, baamogeding le mo bokaong. -Setlhangwa se na le diphoso tse di thibang letsatsi, le mororo se buisitswe gape le go tlotlwa diphoso. -Boleele jo bo feteletseng/ setlhangwa se se khutshwane.</p>	<p>-Ga go a dirisiwa melao ya popego ya setlhangwa. -Setlhangwa se agilwe bokoa e bile go thata go se tlhaloganya. -Tlotlofoko e tlhoka go boeletswa ka tsenelelo, mme ga e maleba mo maitlhomong, baamogeding. -Setlhangwa se diphoso gotlhe tse di thibang letsatsi, e bile go tlhakatlhakane gotlhe. -Boleele jo bo fetang tekano/setlhangwa se se khutshwane thatathata.</p>